

## Les élèves d'occitan de seconde vous présentent leurs projets 2017-2018



Dans le cadre du projet académique occitan 2018 intitulé « Imaginaris », nous nous sommes intéressés cette année, aux toponymes de Montpellier et nous avons réalisé une émission radio sur ce thème.

Voici les différents ateliers et sorties auxquels nous avons participé :

- **Découverte des archives départementales de l'Hérault** ainsi que recherches sur des documents très anciens.  
Après une après-midi de découverte et de recherche sur les noms de rues aux archives départementales de l'Hérault, l'idée consistait à imaginer ce que pouvait être la vie dans certains lieux jadis.
- **Ateliers de découverte des métiers de la radio** animés par des membres de l'association « Son e Resson occitan ».
- **Découverte de la station Radio Lengua d'Oc**, rencontre avec ses différents acteurs et préparation d'une émission.
- **Enregistrement d'une émission** entièrement réalisée par les lycéens le 11 avril 2018.

### Les autres activités cette année :

- Au cours de l'année, nous avons aussi assisté à une **représentation théâtrale** de la compagnie La Rampe Tio intitulée « Vida vidanta » et nous avons pu échanger avec les acteurs.
- Nous avons aussi créé des poèmes pour le **concours de poésie en occitan organisé par le Rectorat** de Montpellier (vous pouvez les découvrir sur la page suivante).
- Enfin, nous avons participé à des **échanges épistolaires avec les élèves du lycée Clémenceau** qui étudient aussi l'occitan.

En conclusion, ces différentes actions nous ont permis de progresser en occitan tout en travaillant de façon concrète. De plus, nos rencontres avec des personnes dont la profession a un lien avec le patrimoine régional, l'art théâtral occitan et la radio locale ont donné du sens à l'apprentissage de cette langue régionale.

## Nos poèmes

### MONTPELHIÈR

Pantaissi d'una vila,  
una vila rica  
rica de cultura  
ont parlar occitan e francés  
seriá çò meteís.

Una vila suava e animada  
ont se poder pausar.

Pantaissi d'una vila,  
una vila naturala  
mas tanben urbana  
ont lo mond se conéis  
ont lo monde se parla.

Una vila serena e mediterranèa  
ont tot lo mond es joiós.

Pantaissi d'una vila  
una vila ensolelhada  
ont fa caud ont fa bèl.

Pantaissi d'una vila, ma vila  
e son nom es Montpelhièr.

Cyprien Maurel, 204

### Conectada seriá ma vila

Conectada seriá ma vila  
Per far ligam entre las gents  
E dins las carrièras  
Om ausiriá de mots  
En arabe, en occitan, en francés, en italian.  
Las lengas serián totas consideradas  
E recamparián los òmes.  
Es ma vila  
Es coma aquò que l'imagini.

Aissa Benhatchi, 207

\*\*\*\*\*

### Imagini la vila ideala

Una vila ont se parla occitan  
E mai dins las anoncias del tram.  
I auriá pas cap de pauretat,  
Pas cap de conflictes,  
Mas tot le monde coneisseriá la patz.  
I auriá totjorn bel temps,  
Las gents serián urosas.

Mathilde SANCHEZ 207

### MON UTOPIA

Imagini de carrièras emplenadas de comercis, de products locals.  
De botigas de pertot, ont cadun se podriá servir.  
Los mots d'ordre serián amistat e modernitat.  
Lo monde seriá dubert als imigrats per los aculhir amb lor cultura.  
Coma aimi fòrça la natura, i auriá d'olivedas e de pinedas,  
de plantas e de flors de pertot.

Paloma Vidal, 207



### Ma vila ideala

Dins las carrièras d'aquèla vila  
Caldriá que i aja fòrça botigas e mens de veïuras per  
facilitar los desplaçaments.  
Totas las gents s'aimarián e s'entraidarián.

Olivia Constans 207

### Ma vila ideala

Amariái una vila amb mai d'arbres  
Que i aja pas que de verdura  
Dins cada canton de carrièra  
E que poscam enfin alenar  
Un aire pur e bon

Aquò fariá de Montpelhièr  
Una vila en azur.

Jérémy Chohra, 207